



SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina XXVI - Broj 14

Četvrtak, 8. 4. 2021. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 18. stav (1) tačka b) i člana 30. stav (2) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo," br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 46., a u vezi sa članom 73. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Skupština Kantona Sarajevo, na 34. Radnoj sjednici održanoj dana 07.04.2021. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I DJELOKRUGU ORGANA UPRAVE I UPRAVNIH ORGANIZACIJA KANTONA SARAJEVO

Član 1.

(Izmjene člana 6.)

- (1) U Zakonu o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12 - Prečišćeni tekst, 41/12, 8/15 i 13/17), u članu 6. stav (1) tačka b) se briše.
- (2) Tačka c) mijenja se i glasi: "Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša".
- (3) Tačka i) mijenja se i glasi: "Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade."
- (4) Iza tačke i) dodaje se nova tačka j) koja glasi: "Ministarstvo za odgoj i obrazovanje."
- (5) Dosadašnje tačke j) do l) postaju tačke k) do m).

Član 2.

(Brisanje člana 8.)

Član 8. briše se.

Član 3.

(Izmjena člana 9.)

Član 9. mijenja se i glasi:

"Član 9.

(Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša)

- (1) Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje

nadležnosti Kantona u oblasti komunalnih djelatnosti, komunalne privrede i infrastrukture, te oblasti prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, utvrđivanja stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje, obnove i rekonstrukcije stambenih objekata.

- (2) U sastavu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša su Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za stambena pitanja.
- (3) Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti geodetskih i imovinsko-pravnih poslova.
- (4) Uprava za stambena pitanja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni upravni postupak po zakonima iz oblasti stambenih odnosa i aktima o provođenju tih zakona."

Član 4.

(Izmjena člana 15.)

Član 15. mijenja se i glasi:

"Član 15.

(Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade)

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti nauke, visokog obrazovanja i mladih."

Član 5.

(Osnivanje Ministarstva za odgoj i obrazovanje)

Iza člana 15. dodaje se novi član 15a. koji glasi:

"Član 15a.

(Ministarstvo za odgoj i obrazovanje)

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja."

Član 6.

(Početak rada Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstva za

nauku, visoko obrazovanje i mlade i Ministarstva za odgoj i obrazovanje)

- (1) Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša počinje s radom danom stupanja na snagu ovog zakona.
- (2) Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade počinje s radom danom stupanja na snagu ovog zakona.
- (3) Ministarstvo za odgoj i obrazovanje počinje s radom danom stupanja na snagu ovog zakona.

Član 7.

(Preuzimanje državnih službenika i namještenika, arhive, dokumentacije i sredstava rada Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture)

- (1) Danom početka rada Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša preuzima državne službenike i namještenike, poslove, arhivu i dokumentaciju i sredstva rada Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture.
- (2) Danom početka rada Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša preuzima državne službenike i namještenike, poslove, arhivu i dokumentaciju i sredstva rada Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Član 8.

(Preuzimanje državnih službenika i namještenika, arhive, dokumentacije i sredstava rada Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade)

Danom početka rada Ministarstvo za odgoj i obrazovanje preuzima državne službenike i namještenike, poslove, arhivu i dokumentaciju i sredstva rada Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, kao i rukovodioca, državne službenike i namještenike Prosvjetno-pedagoškog zavoda.

Član 9.

(Donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša)

U roku od 30 dana od početka rada Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, dužan je donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Član 10.

(Donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade)

U roku od 30 dana od početka rada Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, ministar za nauku, visoko obrazovanje i mlade dužan je donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade.

Član 11.

(Donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje)

U roku od 30 dana od početka rada Ministarstva za odgoj i obrazovanje, ministar za odgoj i obrazovanje dužan je donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje.

Član 12.

(Kontinuitet rada ministarstva)

Ministarstva iz člana 6. ovog zakona su sljednici svih pravnih akata, radnji i preuzetih obaveza istoimenih ministarstava koja su funkcionisala do objavljivanja presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-56/20 ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/21).

Član 13.

(Utvrđivanje prečišćenog teksta)

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi novi Prečišćeni tekst Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 14.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-16659/21
07. aprila 2021. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i čl. 10. i 42. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/06, 2/10 i 57/20), Skupština Kantona Sarajevo, na 34. Radnoj sjednici održanoj dana 07.04. 2021. godine, donijela je

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI
PRIJEVOZU U KANTONU SARAJEVO**

Član 1.

(Novi član 20a.)

U Zakonu o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 11/14, 26/14, 14/16 i 16/16 - Ispravka), iza člana 20., dodaje se novi član 20a. koji glasi:

"Član 20a.

(Utvrđivanje broja dopunskih taksi oznaka za prijevoz lica sa invaliditetom)

- (1) Broj dopunskih taksi oznaka za prijevoz lica sa invaliditetom utvrđuje Ministarstvo u omjeru jedna dopunska taksi oznaka za prijevoz lica sa invaliditetom na 100 dopunskih taksi oznaka.
- (2) Broj dopunskih taksi oznaka u Kantonu, utvrđuje se jednom godišnje na kraju tekuće godine, a na osnovu podataka iz evidencije Ministarstva.
- (3) Broj slobodnih dopunskih taksi oznaka za prijevoz lica iz stava (1) ovog člana posebnim aktom utvrđuje Skupština Kantona Sarajevo na osnovu razlike broja taksi oznaka za prijevoz lica sa invaliditetom i postojećeg broja važećih dopunskih taksi oznaka za prijevoz lica sa invaliditetom, na kraju tekuće godine za narednu godinu po izvještaju resornog Ministarstva.
- (4) Na osnovu akta iz stava (3) ovog člana, Ministarstvo pokreće postupak dodjele slobodnih dopunskih taksi oznaka za prijevoz lica iz stava (1) ovog člana.
- (5) Broj dopunskih taksi oznaka iz stava (1) ovog člana ne ulazi u broj dopunskih taksi oznaka koji se utvrđuje u skladu sa članom 20. stav (1) ovog Zakona.
- (6) Sve odredbe ovog Zakona i Federalnog zakona koje se odnose na dopunske taksi oznake odnose se i na taksi oznake za prijevoz lica sa invaliditetom."
- (7) Dopunske taksi oznake za prijevoz lica sa invaliditetom ne mogu se prenositi u skladu sa odredbama člana 24. stav (3) ovoga Zakona, a prilikom zamjene vozila odobrava se isključivo zamjena za taksi vozila opremljena za taksi prijevoz lica sa invaliditetom."